



**Grade 1**



**TERM 3**



**HL SES**



**WORKSHEET**

**PACK**









# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a boloheha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tlile ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a boloheha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha







# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 1**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	letamo	mmele	tamati	ntate	
		kgomo	jala	kgoho	ngata	
	<b>BALA</b>	Ntate Phoka o na le polasi e kgolo. Polasing ya hae ho na le dikgomo le dikgoho tse ngata. Dikgomo tsa hae di fula pela letamo. Mosadi wa hae yena o jala ditamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Ntate o rata nama ya kgomo. Mme yena o rata nama ya kgoho. Nna ha ke rate nama ya kgomo kapa ya kgoho. Ke rata ho ja tamati. Tamati ke sejo se ahang mmele.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: tamati





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		tlile	mmutla	tlosa	tlotla	
	<b>BALA</b>	Tlalane o a tloatlola. Mme o re a tle. O re a tlose dieta setulong. O re a tlise lebanta la hae a tlo mo tlama. Tlalane o a le tlisa. O lla ka tlala. Mme o mo fa papa ka nama ya mmutla. Ntate o tle ka nama eo ya mmutla.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mmutla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tlalane o etsang? O a _____.</li> <li>2. Mme o mo fa eng? O mo fa papa ka nama ya _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	tatile	matha	lefifi	bolokeha	tshohile
	<b>BITSA MODUMO</b>	nko	nka	monko	nkile	
		nkisa	nkuka	nkopa	nketsetsa	
	<b>BALA</b>	Nko ya ka ha e utlwe monko. Nkosi o re ke monko o mobe. Ha ke rate menko e mebe. Ke rata menko e monate. Mme o re o tla nkisa ngakeng. O tla nketsetsa letsatsi a nkise ngakeng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nko ya ka ha e utlwe eng? Nko ya ka ha e utlwe _____.</li> <li>2. Ke monko o jwang? Ke monko o _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: nko

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

tatile

matha

lefifi

bolokeha

tshohile



**BITSA MODUMO**

tlala

nka

mmutla

nkisa

nko

tlola

monko

tlosa







**BALA**



Lesego o a matha. O matha a le mong. O matha a tshohile. O tatile. O tatetse hae. O matha phaseijing. Ho lefifi. Lesego ha a bolokeha.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. o matha a le mong 2. lesego o tshohile 3. lesego ha a bolokeha


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantšwe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **hlooho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane



**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo


**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo



**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	tlisa	
		nku	monko	nkopa	tlisa	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tloatlola. O ile a tlosa dieta setulong. O ile a tlisa lebanta la hae ho re mme a mo tlame. Kamora moo o ile a tloatlola hape. O rata ho tlolela hodimo.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke monko wa eng oo? Ke monko wa nama ya nku. Nama ya nku e na le monko o monate. Nkosi o re ha a rate monko oo. O re ke monko wa nama ya nku ha o monate.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: nku				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	mosha	
		shebile	shapile	moshemane	mesha	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe o shebile morao. O shebile morao hobane o bona mosha. Mosha le ona o ne o shebile Moshe. Se ke wa sheba morao Moshe o tla wa!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshe o shebile kae? O shebile _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	polasitiki	lebopo	phutha	silafatsa	phethoho
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hlola	hleka	hlohlora	
		hlooho	lehlokwa	bohloko	hlaba	
	<b>BALA</b>	Mohlolo o hlohlora mmata ha a qeta ho hleka. Mme o re a hlape ha a qeta ho hlohlora mmata oo. Mmateng ho na le lehlokwa. Mme o re a tlose lehlokwa leo hobane lehlokwa le hlaba ha bohloko. Mohlolo o tlosa lehlokwa ha a qeta o a le lahla.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohlolo o hlohlora eng? O hlohlora _____.</li> <li>Lehlokwa le hlaba jwang? Le hlaba _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: hlooho

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

polasitiki

lebopo

phutha

silafatsa

phethoho



**BITSA  
MODUMO**

sheba

hlapa

shoba

hlohlora

hloma

shapa

hleka

moshemane







**BALA**



Banana ba bona dipolasitiki. Dipolasitiki di ngata. Di tletse lebopong. Di silafatsa lebopo. Banana ba phutha dipolasitiki tseo. Ba batla ho tliša phethoho e molemo.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. banana ba bona dipolasitiki 2. di silafatsa lebopo 3. ba phutha dipolasitiki tseo





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.




## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA  
MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.




## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.




## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA  
MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswa 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswa 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba



# PUONG YA LAPENG SESOTHO

**BEKE 3**






**KEREITI 1 KOTARA 3**

**LEQEPHE LA MOSEBETSI**





## MANTAHA MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





## MANTAHA MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, **BA H-U-U-U-L-A!** Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.




## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O  
BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA  
MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**







Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**







Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.




## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswa 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	mosha	moshemane	
		hlohlora	hlapa	hlapile	hloma	
	<b>BALA</b>	Lebitso la moshemane yane ke Moshe. Moshe ke moshemane ya seleng. O batla ho shapa mosha. Mosha o sheba Moshe. O a bona hore Moshe o batla ho o shapa. Se ke wa shapa mosha oo Moshe!				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mahlodi o hlohlora mmata. Mme o re a o hlohlore hape. Mahlodi o o hlohlora hape. Mme o re ha a geta a hlape. Mahlodi o re kgale a hlapile. O re o hlapile hoseng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mosha				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tsoka	tseka	letsatsi	tsamaya	
		motsu	patsi	tsosa	matsatsi	
	<b>BALA</b>	Motsamai o tseka patsi. O tseka patsi le Tseki. O re ke patsi ya hae. E, ke patsi ya Motsamai. Ke ne ke tsamaya le yena ka tsatsi leo. Ka matsatsi a mang ha ke tsamaye le yena ha a lo lata patsi.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: letsatsi				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	katse	tweba	bete	hutse	tonanahadi
	<b>BITSA MODUMO</b>	tjoto	tjodietsa	tjotjo	itjo	
		tjotjo	itjo	tjodietsa	tjoto	
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Ha ba tjodietsa ba etsa lerata. Malome o ba fa tjotjo hore ba tlohele ho tjodietsa. Itjo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mokotjo le Motjapa ke bana ba mang? Ke bana ba _____.</li> <li>Ba rata ho etsa eng? Ba rata ho _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **katse**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

katse

tweba

bete

hutse

tonanahadi



**BITSA MODUMO**

tsoka

tseka

tsamaya

letsatsi

itjo

tjoto

tjotjo

tjodietsa



**BALA**



Ba hutse, ba hutse, ba hutse, ba hutse. Empa bete ya tonanahadi e ne e sa tswe! "Re hloka thuso," ho rialo katse. Katse e bitsa tweba. Ba hutse, ba hutse, ba hutse, BA H-U-U-U-L-A! Ya tsumoloha bete ya tonanahadi.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bete ya tonanahadi e ne e sa tswwe 2. re hloka thuso 3. katse e bitsa tweba





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.


## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomosetsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**







Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomosetsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomotsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomosetsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	tseka	patsi	letsatsi	tsamaya	
		tjoto	tjotjo	tjodietsa	itjo	
	<b>BALA</b>	Motseki ke ngwana Ntate Tsatsi. Ka tsatsi le leng ke ne ke tsamaya le yena. Re ne re ilo reka patsi. Motsamai o ile a tseka patsi eo Motseki a neng a e rekile. Motseki o re a tlohele ho mo tsekisa patsi, a tsamaye le rona ka tsatsi le leng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Mokotjo le Motjapa ke bashanyana ba malome. Ba rata ho tjodietsa. Le nna ke rata ho tjodietsa. Mme o re ke tlohele ho tjodietsa jwalo ka Mokotjo le Motjapa. O re ho tjodietsa ho lerata!				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: patsi				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwala	jwale	jwang	jwala	
		jwang	jwala	jwale	jwang	
	<b>BALA</b>	Habo Jwalane ho na le mokete. Nkgono wa Jwalane o ritetse jwala. Ke jwala ba Sesotho. Hona jwale, bontate ba dutse hodima moseme wa jwang. MaJwalane o re o tla ba phomosetsa mohope wa jwala.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: jwang				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Motsamai o tseka eng? Motsamai o tseka _____.</li> <li>O e tseka le mang? O e tseka le _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	lebelo	matla	betere	rarolla	ngangisana
	<b>BITSA MODUMO</b>	lwana	lwanela	lelwala	lwanne	
		lwaneltse	lwana	lwanne	lwanela	
	<b>BALA</b>	Banana bane ba babedi ba a lwana. Ba lwanela eng? Ba lwanela lelwala. Le maobane ba lwanne. Ba rata ho lwana. Mosadi yane o ile a ba namola. O re ba se lwane. Ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Banana bane ba babedi ba etsa eng? Banana ba a _____.</li> <li>Ba lwanela eng? Ba lwanela _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lelwala**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

lebelo

matla

betere

rarolla

ngangisana



**BITSA MODUMO**

jwala

jwale

jwang

jwala

lwana

lwanela

lelwala

lwanne



**BALA**



Tseleng ba ne ba ntse ba ngangisana. E mong wa bona a re ho ba le matla ho betere, ha e mong yena a re ho ba lebelo ke hona ho betere. Ghosha o a ba utlwa ha ntse ba ngangisana. Ebe o tla ba thusa ho rarolla bothata bo?





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. tseleng ba ne ba ngangisana 2. ho betere ho ba le matla 3. ghosha o tla rarolla bothata





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rweese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rweese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rweese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinkie	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rwese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa    daenaso    teraka    pinki    setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla	rwesa	rwala	morwetsana
qhoma	qhotsa	maqhutsu	moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Re ne re le habo Jwalane. Jwang ba bo Jwalane bo botala. Nkgono o ile a re re lo dula jwang boo. Jwalane o ile a re o a tla hona jwale. Re ile ra emela Jwalane jwang nako e telele. Ebe Jwalane o ntse a etsa eng?				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Mme o ile a mpotsa hore ba ne ba lwanela eng. Ke ile ka mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Le mme o re ho lwana ha ho a loka.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: teraka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	teraka	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		morwalo	rwala	rweese	rwalla	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: sekipa				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Morwesi o rata ho etsa eng? Morwesi o rata ho _____.</li> <li>O rwala eng ha a ilo rwalla? O rwala _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	sekipa	daenaso	terak	pinko	setshwantsho
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	maqhotsu	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Bashanyana ba malome ba thabile. Ba ntse ba qhomaqhoma. Ba re ba thabetse mahe a dikgoho. Ba re a atametse ho qhotsa. Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a leshome. Ha ho motho ya tsebang hore mahe ana a tlo qhotsa neng.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bashanyana ba malome ba qhomela eng? Ba qhomela _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ho qhotsitse mahe a makae? Ho qhotsitse mahe a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **daenaso**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

sekipa

daenaso

teraka

pinki

setshwantsho



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma

qhotsa

maqhutsu

moqhaka







**BALA**







Bohlale o rata sekipa se nang le setshwantsho sa daenaso. O rata le se nang le setshwantsho sa teraka. Nkgono o re ke dikipa tsa bashemane. O re Bohlale a shebe sekipa se mmala o pinki. O re banana kaofela ba rata pinki. Bohlale o re yena ha a rate pinki.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. bohlale o rata sekipa sena 2. nkgono o re banana ba rata pinki 3. bohlale o re yena ha a rate pinki

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”          “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?          Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?          Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?          Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?          Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**







Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twaa	baahi	
		maano	twaa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                      “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                      Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                      Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                      Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                      Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswa a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**







Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”            “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?            Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?            Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?            Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?            Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”            “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?            Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?            Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?            Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?            Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	rwala	rwesa	rwalla	morwetsana	
		qhoma	qhotsa	qhomme	maqhutsu	
	<b>BALA</b>	Kajeno ke ilo rwalla. Morwesi o re ke tsamaye le yena. Morwesi o rata ho rwalla. O rwalla patsi e ngata. O re ke rwale katiba ha re ilo rwalla. Nna ha ke batle ho rwala katiba ha ke ilo rwalla. Morwesi o re morwetsana e mong le e mong o tlameha ho rwala ha a lo rwalla.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Bona moshanyana yane o palame hodima ntlo. O re o batla ho qhoma. O batla ho qhomela fatshe. Ke bona ekare o se a qhomme. Ho qhomela fatshe ho kotsi. Ha a ka thudisa hlooho ya hae moo, o tla ba le maqhutsu.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: borikgwe				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela	maano	twa	baahi	
		maano	twa	hlaahlela	baahi	
	<b>BALA</b>	<p>“Ke bomang bale?” “Ke baahi!” “Ke baahi ba kae?”                  “Ke baahi ba Ha Sethunya.” Baahi bao ba na le maano a mangata. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata.</p>				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: hao o kwatile				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Ke baahi ba kae?                  Ke baahi ba _____.</p> <p>2. Baahi bao ba na le eng?                  Ba na le maano a _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	batle	kwatile	borikgwe	mabenkele	botjha
	<b>BITSA MODUMO</b>	feela	seeta	theepe	leeto	
		seeta	leeto	feela	theepe	
	<b>BALA</b>	<p>Ke seeta sa mang se? Ke seeta sa mmangwane. Seeta se seng se kae? Seeta se seng se lahlehile. Se lahlehile ha re ne a nkile leeto. Leeto leo le ne le le lelelele, feela le ne le le monate haholo.</p>				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Seeta se seng se kae?                  Seeta se seng se _____.</p> <p>2. Se lahlehile neng?                  Se lahlehile ha re ne re nkile _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **seeta**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

batle

kwatile

borikgwe

mabenkele

botjha



**BITSA MODUMO**

hlaahlela

maano

baahi

twaa

seeta

feela

leeto

theepe



**BALA**



Kamora matsatsinyana Fadzi mmoho le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng. Tseleng e yang mabenkeleng Fadzi o ne a kwatile. O ne a sa batle ho ya mabenkeleng. "Ha ke batle borikgwe bo botjha!" Fadzi a nahana.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. fadzi le ntate wa hae ba ne ba ya mabenkeleng 2. tseleng fadzi o ne a kwatile 3. ha ke batle borikgwe bo botjha





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				




## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlaahlela		maano	twaa	baahi
		feela		seeta	theepe	leeto
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re bua ka baahi ba Ha Sethunya. Mme o re baahi bao ba na le maano. Ba sebedisa maano ao ho rarolla mathata. Le nna ke rata ho loha maano ha ke batla ho rarolla mathata.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane mme o ne a pakella leeto. O ile a re ke mo tlietse dieta tsa hae tse kgubedu a di pakele. Ke ile ka fumana seeta se le seng feela. Ke ne ke sa bone se seng. Mme o ne a sa kgolwe ha ke re ke fumana seeta se le seng feela. Ebe ke tla sheba seeta seo kae jwale?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: buka				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		mookgo	sehlooho	sephooko	mookodi	
	<b>BALA</b>	Maobane re ne re ile serapeng sa diphoofolo. Ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e nyenyane. Enngwe yona e ne e kare e na le mookgo leihlong. Mookamedi wa serapa seo ke Ntate Mooki.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: phoofolo				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ne re ile serapeng sa eng? Re ne re ile serapeng sa _____.</li> <li>Mookamedi wa serapa seo ke mang? Mookamedi wa serapa seo ke _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	buka	siyo	matsohong	nahana	phaphama
	<b>BITSA MODUMO</b>	thuube	phuu	thuu	thuube	
		phuu	thuu	thuube	thuu	
	<b>BALA</b>	Nkile ka utlwa polelo e nngwe e reng 'thuube ha ena tsatsa'. Ke a ipotsa hore na thuube ke eng? Ebe thuube ke phoofolo? Mme le yena ha e tsebe thuube ke eng. O re ke botse nkgono.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Polelo e nngwe e ne e re thuube ha e na eng? E ne e re thuube ha e na _____.</li> <li>Mme o re ke botse mang? Mme o re ke botse nkgono _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **matsoho**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

buka

siyo

matsohong

nahana

phaphama



**BITSA MODUMO**

hlooho

thuube

mookgo

phoofolo

thuube

phuu

sephooko

sehlooho



**BALA**



Bohlale o a phaphama. Buka ya ka e kae? Buka ya hae ha e ne e le siyo ka matsohong a hae. O ile a e sheba ka tlasa dikobo le tafoleng e ka thoko ho bethe. E ne e le siyo! "Ebe e kae?"  
Bohlale a nahana. E ne e le ka tlasa bethe.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. buka ya Bohlale e kae 2. e ne e le siyo 3. ebe e kae

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentšwe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				





## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.



## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe




**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	mookgo	phoofolo	mookamedi	
		thuube	phuu	thuu	thuube	
	<b>BALA</b>	Serapeng sa diphoofolo ho ne ho na le diphoofolo tse ngata tse hlaha. Ke bone phoofolo e nngwe e nang le hlooho e kgolo. Ntate Mooki o ile a re fa dibuka tse fanang ka dintlha tse ding tse ngata ka diphoofolo tsena.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Ke tatetse nkgono a fihle. Ke batla ho mo botsa hore na "Thuube ha e na tsatsa" e bolela eng. Ke botsitse mme, empa le yena ha a tsebe hore na thuube ke eng. O re o nahana hore thuube ke mofuta wa phoofolo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mookgo				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		mmui	mmuisa	buile	buisa	
	<b>BALA</b>	Maobane ke buile le motswalle wa ka Buisanang Mmui. Ke ithutile hore ntate wa Buisanang ke morui. O na le mehlape e mengata. O re bekeng e fetileng Ntate Mmui o suile matlalo a dikgomo a mashome a mabedi. Ke a ipotsa hore na ho jwang ho ba motho ya ruileng?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: morui				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane ke buile le mang? Ke buile le motswalle wa ka _____.</li> <li>Bekeng e fetileng ba suile matlalo a makae? Ba suile matlalo a _____.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 1



	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	selei	beile	reile	seile	
		beile	seile	selei	reile	
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Titjhare o ile a re bitsetsa dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka fatshe." Polelo tsena di ne di le bonolo!				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane re ngotse eng? Maobane re ngotse _____.</li> <li>Thabo o beile dibuka kae? Thabo o beile dibuka _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao. Taka setshwantsho sa: <b>selei</b>

## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bitsetsa	mmateng	bontsha	medumo	lentswe
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlooho	thuube	mookgo	phoofolo	
		thuube	phuu	sephooko	sehlooho	

	<b>BALA</b>	 <p>Monghadi Lehoko o ile a ba bitsetsa mmateng. O ile a ba bontsha medumo e meraro. O ile a bitsa medumo ena. O ile a beha medumo mmateng. O ile a re Mogau a bope lentswe ka medumo ena. Mogau o ile a bopa lentswe ka medumo ena.</p>
--	-------------	---





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.




## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. monghadi lehoko o ile a ba bitsa 2. o ile a bitsa medumo 3. mogau o ile a bopa lentswhe

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.


## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyane. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.


## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</li> <li>Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</li> <li>Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyane. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmoleletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.


## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.


## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2




	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**



Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyane. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyane. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella

ikutlwa

phutholohile

malome

omanya



**BITSA MODUMO**

sheba

shapa

shoba

moshemane

hlapa

hleka

hlohlora

hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.





## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	buile	ruile	suile	morui	
		selei	beile	reile	seile	
	<b>BALA</b>	Buisanang Mmui ke motswalle wa ka. Maobane ke buile le yena. Ntate wa hae ke Ntate Mmui. Ntate wa hae ke morui. O ruile mehlape e mengata. Ke ile ka mmotsa hore ho jwang ho ba morui. O re ha se borui ba hae. O re ntate wa hae ke yena a ruileng.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha
	<b>BALA</b>	Maobane re ngotse piletso. Re ngotse mantswe le dipolelo tse nang le modumo wa /ei/. Polelo ya pele e ne e le "Selei se a kgitla." Ya bobedi e ne e le "Ke seile lesela ka lehare", ha ya boraro yona e ne e le "Thabo o beile dibuka." Ke a ipotsa hore na ke di nepile kaofela na?
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: dibuka tse beilweng setulong





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	sheba	shapa	shoba	moshemane	
		shapile	shebile	shobile	bashemane	
	<b>BALA</b>	Sheba moshemane yane. Lebitso la hae ke Moshebi. Moshebi ke moshemane ya ratang ho shapa bana ba bang ka thupa. Nna ke tla mo shobashoba ha a leka. Moshebi a hlokomele hobane o tlo shapuwa ke bashemane ba baholo.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: moshemane				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la moshemane yane ke mang? Lebitso la moshemane ke _____.</p> <p>2. Moshebi o rata ho etsang? Moshebi o rata ho _____ bana ba bang.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	bolella	ikutlwa	phutholohile	malome	omanya
	<b>BITSA MODUMO</b>	hlapa	hleka	hlohlora	hlola	
		hloma	bohloko	hlapile	hlohlorile	
	<b>BALA</b>	Mahlodi ke ngwana wa Ntate le Mme Hlabane. Mahlodi o hlola letsatsi lohle a hleka ntlo yabo. Maobane ke mmone a hlohlora mmata. Ke a ipotsa hobaneng a hleka. Ke ile ka utlwa bohloko ha ke mo kopa a tlo bapala le rona ha a qeta ho hleka. O ile a re yena ha a qeta ho hleka o ilo hlapa.				
	<b>NGOLA</b>	<p>1. Lebitso la ngwana wa Ntate le Mme Hlabane ke mang? Lebitso la ngwana Ntate le Mme Hlabane ke _____.</p> <p>2. Maobane ke mmone a hlohlora eng? Maobane ke mmone a hlohlora _____.</p>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **malome**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

bolella    ikutlwa    phutholohile    malome    omanyanya



**BITSA MODUMO**

sheba	shapa	shoba	moshemane
hlapa	hleka	hlohlora	hlola



**BALA**







Mapule le Lesego ba batla ho bolella mme. Ba batla ho mmolella hore malome Tumelo o etsa hore ba seke ba ikutlwa ba phutholohile. Ba ne ba nahana hore mme o tla ba omanyanya. Mme ha a ba omanyane. O thabile hore ba mmolelletse.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1







	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2






	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. mapule le lesego ba bolella mme 2. ba re ha ba phutholohe ha malome tumelo a le teng 3. mme o thabile ha ba mmoleletse







**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswhe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: **lefatshe**

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula

**MANTAHA MOSEBETSI 1**





	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				

**MANTAHA MOSEBETSI 2**





	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				







## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				



## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.







## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.






## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantšwe a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula





**MANTAHA MOSEBETSI 1**

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	jwang	lwana	jwale	lelwala	
		jwala	lwanela	jwang	lwanne	
	<b>BALA</b>	Maobane ha ne re le habo Jwalane re ne re dutse mmateng wa jwang kantle. Jwang ba bo Jwalane bo bosehla hobane ke mariha. Jwang bo bosehla bo a hlaba. Jwalane e sale a nyamela. Ha a re jwetsa hore o ya kae. Nna jwale ke se ke batla ho tsamaya.				
	<b>NGOLA</b>	Ngola mantswe a  le  bukeng ya hao.				





**MANTAHA MOSEBETSI 2**

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  mosebetsi I wa Mantaha				
	<b>BALA</b>	Maobane ke boleletse mme ka banana ba babedi ba neng ba lwana. Ke nahana hore e mong wa bona e ne e le Jwalane. Mme o ne a maketse ha ke mmolella hore ba ne ba lwanela lelwala. Mme o re lelwala ha le lwanelwe.				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: kokwanahloko				





## LABOBEDI MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	tlala	tlola	tlama	mmutla	
		tlisa	mokotla	tlile	tlisitse	
	<b>BALA</b>	Maobane Tlalane o ne a tlisitse mokotla. O itse ke mokotla wa Mme Matlala. Mme Matlala o ile a tlola mokotla oo. O ne a sa tsebe hore ke mokotla wa hae. "Tlisa mokotla oo ke o tlame ke kgone ho o fa Mme Matlala."				
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa: mokotla				

## LABOBEDI MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswe a  le  a mosebetsi I wa Labobedi.
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Maobane Tlalane o tlisitse eng? Tlalane o tlisitse _____.</li> <li>O itse ke mokotla wa mang? O itse ke mokotla wa _____.</li> </ol>

## LABORARO MOSEBETSI 1

	<b>TADIMA O BUE</b>	kgone	robala	lefatsheng	kula	kokwanahloko
	<b>BITSA MODUMO</b>	qhoma	qhotsa	qhomme	qhomela	
		qhotsa	qhotsitse	qhoma	moqhaka	
	<b>BALA</b>	Moshanyana yane o rata ho qhoma. O rata ho qhomela fatshe. Maobane o palame hodimo sefateng a be a qhomela fatshe. Modise o re o lekile ho qhoma le yena empa o ne a tshaba. Moshanyana eo o re Modise ke moqhaka. "Bona, ke eo hape o qhomme!"				
	<b>NGOLA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Moshanyana yane o rata ho etsa eng? O rata ho _____.</li> <li>Ke mang a reng o lekile ho qhoma le yena? Ke _____ a lekileng ho qhoma le yena.</li> </ol>				

## LABORARO MOSEBETSI 2



**BALA**

Bala mantswe a  le  a Mosebetsi I wa Laboraro.



**NGOLA**

Ngola mantswe a  le  ka bukeng ya hao.  
Taka setshwantsho sa: lefatshe

## LABONE MOSEBETSI 1



**TADIMA O BUE**

kgone

robala

lefatsheng

kula

kokwanahloko



**BITSA MODUMO**

rwalla

rwesa

rwala

morwetsana

qhoma


qhotsa

maqhutsu

moqhaka



**BALA**



Hulisani ha a kgone ho robala. O nahanne ka kokwanahloko. Kokwanahloko ena e ntjha. E namme lefatsheng ka bophara. E etsa batho ba kule. Batho ba bangata ba se ba kula. Hulisane o re ha a batle ho kula.





## LABONE MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  a Mosebetsi I wa Labone.
	<b>NGOLA</b>	Taka setshwantsho sa karolo e o e ratileng ho fetisisa paleng ya Buka e Kgolo.

## LABOHLANO MOSEBETSI 1

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape.
	<b>BALA</b>	Bala pale ya Mosebetsi I wa Labone.

## LABOHLANO MOSEBETSI 2

	<b>BALA</b>	Bala mantswa a  le  hape kaofela.
	<b>NGOLA</b>	Ngola dipolelo ka bukeng ya hao. Lokisa diphoso. 1. hulisani ha a kgone ho robala 2. o nahanne ka kokwanahloko 3. batho ba bangata ba se ba kula